

Oročena standardna štednja

Pregled FIKSNIH kamatnih stopa za standardnu oročenu štednju u KM i EUR valuti

Period oročenja	KM					
	Do 50.000 KM		50.001 -100.000 KM		Preko 100.000 KM	
	NKS	EKS*	NKS	EKS*	NKS	EKS*
Od 1 do 3 mjeseca	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Od 4 do 6 mjeseci	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Od 7 do 12 mjeseci	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Od 13 do 24 mjeseca	0,20%	0,20%	0,30%	0,30%	0,40%	0,40%
Od 25 do 36 mjeseci	0,50%	0,50%	0,70%	0,70%	0,80%	0,80%
Od 37 mjeseci	0,70%	0,70%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%

Period oročenja	EUR					
	Do 25.000 EUR		25.001 -50.000 EUR		Preko 50.000 EUR	
	NKS	EKS*	NKS	EKS*	NKS	EKS*
Od 1 do 3 mjeseca	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Od 4 do 6 mjeseci	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Od 7 do 12 mjeseci	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Od 13 do 24 mjeseca	0,10%	0,10%	0,15%	0,15%	0,25%	0,25%
Od 25 do 36 mjeseci	0,30%	0,30%	0,60%	0,60%	0,75%	0,75%
Od 37 mjeseci	0,60%	0,60%	0,75%	0,75%	0,85%	0,85%

*EKS – Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi

Pregled PROMJENJIVIH kamatnih stopa za standardnu oročenu štednju u KM i EUR valuti:

Period oročenja	do 50.000 KM			od 50.001 do 100.000 KM			preko 100.000 KM		
	Komponente k.s.**	NKS	EKS*	Komponente k.s.**	NKS	EKS*	Komponente k.s.**	NKS	EKS*
od 13 do 24	12M Euribor + 0.68%	0.20%	0.20%	12M Euribor + 0.78%	0.30%	0.30%	12M Euribor + 0.88%	0.40%	0.40%
od 25 do 36	12M Euribor + 0.98%	0.50%	0.50%	12M Euribor + 1.18%	0.70%	0.70%	12M Euribor + 1.28%	0.80%	0.80%
od 37	12M Euribor + 1.18%	0.70%	0.70%	12M Euribor + 1.28%	0.80%	0.80%	12M Euribor + 1.38%	0.90%	0.90%

Period oročenja	do 25.000 EUR			od 25.001 do 50.000 EUR			preko 50.000 EUR		
	Komponente k.s.**	NKS	EKS*	Komponente k.s.**	NKS	EKS*	Komponente k.s.**	NKS	EKS*
od 13 do 24	12M Euribor + 0.58%	0.10%	0.10%	12M Euribor + 0.63%	0.15%	0.15%	12M Euribor + 0.73%	0.25%	0.25%
od 25 do 36	12M Euribor + 0.78%	0.30%	0.30%	12M Euribor + 1.08%	0.60%	0.60%	12M Euribor + 1.23%	0.75%	0.75%
od 37	12M Euribor + 1.08%	0.60%	0.60%	12M Euribor + 1.23%	0.75%	0.75%	12M Euribor + 1.33%	0.85%	0.85%

*EKS – Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi

** Komponente kamatne stope odnose se na fiksni (nepromjenjivi) i promjenjivi element vezan za vrijednost 12M Euribor-a. Euribor označava referentnu kamatnu stopu, koja se utvrđuje kao prosjek kamatnih stopa po kojima se u okviru panela prvorazrednih banaka u Eurozoni međusobno nude depoziti na određene periode. Računa se i objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI (www.emmi-benchmarks.eu) dva dana prije početka novog kamatnog perioda u ili oko 11,00 sati po Centralno-europskom vremenu, na bazi stvarnog broja dana/360. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana.

12M Euribor za oročenja u valuti KM i EUR:

Datum utvrđivanja 12M Euribor-a	Vrijednost 12M Euribor-a	Period primjene
01.07.2021.	-0.480%	01.07.2021. - 30.06.2022.

- prilikom odabira štednog modela u Sparkasse Bank, očekuje Vas trošak naknade za vođenje a'vista računa ili tekućeg računa koji je pridružen račun štednom modelu koji odaberete

Informacije o naknadama za različite štedne modele potražite u Tarifniku koji je dostupan u našim poslovnicama kao i internet stranici www.sparkasse.ba.

Za sve dodatne informacije pozovite našu Info liniju 080 02 02 10.
Vaša Sparkasse Bank